

SeTswana



VICTORY OR DEATH



MANIFESTO

WA DITLHOPHO TSA PUSO
YA SELEGAE TSA 2026

VOTE EFF





A. KETAPELE KA MOPORESIDENTE LE MOLAODI-MOGOLO

Ditlhopho tsa puso ya selegae tsa 2026 ke nngwe ya dinako tse di botlhokwa thata mo hisetoring ya temokerasi ya rona. Batho ba rona ba lebane le mathata a a ntseng a gola a puso, go palelwa ke go tlamela ka ditirelo, botlhokatiro, bonweenwee, mafaratlhatlha a a phutlhamang le bommassepala ba ba latlhileng maikarabelo a bona a semolaotheo. Ka jalo, ditlhopho tseno ke teko ya gore a baagi ba tla tswelela go itshokela tshenyego le go tlhokomologiwa, kgotsa ba tla ema ba tsaya bommassepala ba bona gape le go busetsa seriti mo pusong ya selegae.

Ka lebaka leno, re tsena mo ditlhophong tseno ka setlhogo se se reng: Phenyo kgotsa Loso!

Polelo eno e gatelela botlhokwa jwa go tsaya kgato ka bonako mme e dumela gore batho ba rona ga ba tlhole ba ka tswelela go itshokela maemo a a bakilweng ke dingwaga tsa bonweenwee, go tlhoka bokgoni, go rata ba bangwe ka ntlha ya dikamano, go wa ga ikonomi le go gapiwa ga dipuso tsa selegae ke borakonteraka ba dithendara le batho ba ba golaganeng le boradipolotiki. Mo dimilioneng tsa Maforika Borwa, go palelwa ga bommassepala ga se kgang fela ya pholisi e e sa ameng matshelo; ke boammaaruri jwa letsatsi le letsatsi jo bo amang phitlhelelo ya metsi, pabalesego mo mebileng, go phuthiwa ga matlakala, tlhokomelo ya ditsela le seriti sa baagi.

Economic Freedom Fighters (“EFF”) e tlhagisa Manifesto ono e le leano la togamaano la go namola puso ya selegae. O neelana ka lenaneo le le dirisegang le le ka tsenngwang tirisong, le le tsepameng mo go ageng sesha bommassepala ba ba direlang batho, e seng borakonteraka le setlhopha se se rileng fela. Manifesto o gatelela gore bokamoso jwa Aforika Borwa bo ikaegile ka go busetsa bokgoni, boikanyego le semelo sa tlhabololo sa puso ya selegae gore Aforika Borwa e age madirelo sesha. Molaomotho o o kaelang dipholisi tseno ke gore bommassepala ba tshwanetse go direla baagi, e seng dikgatlhego tsa poraefete. Metswedi ya bommassepala e tshwanetse go lebiwa mo go neelaneng ka ditirelo tsa maemo a a kwa godimo, go tlhokomela mafaratlhatlha, go tlhola ditiro le go godisa diikonomi tsa selegae tse di tswelelang.

Bommassepala ba tshwanetse go nna ditheo tsa thulaganyo, kabo ya ditirelo le tlhabololo, ba dirisa bokgoni jwa bona jwa ka fa gare go na le go nna ditsela tsa bonweenwee le tshenyego ya madi.

Tshepo ya rona ya go tlhagisa Manifesto ono ga e tswe mo kgopolong fela. E ikaegile ka maitemogelo a tiragatso le puso e e itshupileng. Gongwe le gongwe



kwa EFF e neilweng maikarabelo mo pusong ya selegae, re bontshitse gore mokgwa o mongwe wa puso o a kgonega—mokgwa o o ikaegileng ka maikarabelo, kabo ya ditirelo, kgalemo ya ditšhelete le boineelo mo bathong.

Fa dipolotiki tsa dikgolagano tsa diphathi di ntse di gola, EFF e nnile le maemo a a kgethegileng mo pusong ya selegae. Le fa e sa laole bommassepala ka botlalo ka metlha, re dirisitse tlhotlhetsetso ya rona go netefatsa gore puso e direla batho. Mo bommassepaleng ba ba farologaneng go ralala Aforika Borwa, EFF e dirisitse go nna teng ga yona mo makgotleng go senola bonweenwee, go thibela tiriso e e senyang madi, go batla gore batsamaisi ba bommassepala ba rwale maikarabelo le go emela dikgatlhego tsa baagi ba ba tlwaelegileng.

Ditlhopho tsa 2026 ke nako e e botlhokwa e e tla bopang bokamoso jwa dipuso tsa rona tsa selegae mo dingwageng tse di tlang. Di tla thusa go swetsa gore a baagi ba tla tswelela go lebana le mathata mo tlase ga bommassepala ba ba phuthamang, kgotsa a go tla bonwa tsela e ntšha. Ditlhopho tseno gape di tla swetsa gore a metswedi ya setšhaba e tla tswelela go humisa bagakolodi le borakonteraka ba dithendara, kgotsa e tla feleletsa e lebisitswe mo go kgotsofatseng ditlhoko tsa batho.

Hisetori e re bontshitse gangwe le gape gore phetogo ya nnete e kgonega fela fa batho ba ba tlwaelegileng, bašwa le bagolo, ba kopana mme ba dirisa maatla a bona a temokerasi. Ka jalo, Manifesto ono ga se tokomane ya pholisi fela. Ke boikuelo jo bo tswang pelong jwa gore go tsewe kgato le taletso e e bulegileng ya gore baagi ba nne le seabe mo go ageng puso ya selegae sesha.

Phenyo kgotsa Loso!

B. MATSENO

EFF e tsena mo Ditlhophong tsa Puso ya Selegae tsa 2026 e le mokgatlho wa phetogo o o godileng e bile o na le maitemogelo, o o nnileng le seabe mo pusong ya selegae dingwaga tse di fetang lesome. Leno ke lekgetlo la boraro EFF e gaisanela Ditlhopho tsa Puso ya Selegae fa e sa le e tlhomiwa, morago ga ditlhopho tsa 2016 le 2021.

Ka go aga mo motheong o o nonofileng le mo maitemogelong a dingwaga di le 13 a EFF mo Palamenteng ya Bosetšhaba, mo Dikokoanotheomolaong le mo Makgotleng, Manifesto ono ga se polelo fela ya maitlamo a mašwa. O aga mo metheong ya dimanifesto tsa pele tsa EFF tsa ditlhopho tsa puso ya selegae, Manifesto wa Motheo le ditshwetso tsa National People's Assembly (NPA) ya 2024.



Manifesto ono ke ntšhwafatso le go tsosolosiwa ga maitlamo a EFF a bogologolo. O ikaegile ka melaometheo ya sepolotiki ya mokgatlho le maitemogelo a tiragatso a o a boneng mo dingwageng. Maloko a EFF a diretse jaaka bakhanselara, maloko a dikomiti tsa bomeyara mo go bangwe ba bommassepala ba bagolo ba ditoropokgolo tsa Aforika Borwa, badulasetulo ba dikomiti tsa makgotla a bommassepala, baemedi ba tlhokomelo le balweladiphetogo ba baagi go ralala naga. Manifesto o bontsha dithuto tse EFF e di ithutileng, dikatlego tse di fitlheletsweng le dikgwetlho tse di sa ntseng di tshwanetse go rarabololwa gore puso ya selegae e agiwe sesha.

Bommassepala ba Batho ba ba ka fa tlase ga puso ya EFF ba tla amogela Lenaneo la Tiragatso le le bontshang maemo a bona a a kgethegileng a selegae le dilo tse di tlang pele mo kabong ya ditirelo. Manifesto ono o neelana ka letlhomiso la bosetšhaba le le tla kaelang tiro ya Bommassepala ba Batho le bakhanselara ba EFF. O tlhalosa tshekatsheko ya rona ya puso ya selegae gompieno mme o baya maitlamo a rona a go aga bommassepala ba ba nang le bokgoni, ba ba tlhabololang le ba e leng ba batho.

Manifesto wa Ditlhopho tsa Puso ya Selegae tsa 2026 o tsepame mo dikarolong tse di latelang tsa botlhokwa:

- A. Maemo a Puso ya Selegae mo Aforika Borwa Gompieno
- B. Dingwaga di le Lesome tsa EFF mo Pusong ya Selegae
- C. Maitlamo a EFF mo Pusong ya Selegae
- D. Tekanyetsokabo le Go Tshegetsa Bommassepala ba Batho ka Ditšhelete
- E. Bokhutlo
- F. Maikano a Mokhanselara wa EFF

C. MAEMO A PUSO YA SELEGAE MO AFORIKA BORWA GOMPIENO

Puso ya selegae mo Aforika Borwa e mo mathateng a a tseneletseng e bile a ntse a gakala. Dingwaga tse di fetang masome a mararo morago ga temokerasi, dimilione tsa batho di sa ntse di tshela ntle le phitlhelelo e e ikanyegang ya metsi a a phepa a go nowa, tsamaiso ya leswe, motlakase o o kgonagalang, go phuthiwa ga matlakala ka metlha le ditirelo tse dingwe tsa motheo tsa bommassepala. Baagi ba itemogela ka metlha tlhalelo ya metsi, go kgaoga ga motlakase, go tshologa ga leswe, ditsela tse di phutlhamang le mafaratlhatlha a setšhaba a a senyegang.



Puso ya selegae e amogela R110 billion e e abiwang ke Palamente ngwaga le ngwaga, mme ka ntlha ya tsamaiso e e sa siamang ya madi le bonweenwee, bommassepala ba paletswe ke go tlamela ka ditirelo tsa motheo le go tlhola ditiro tse di tsweleng.

Jaamong bommassepala ba dira jaaka babolokamolato, ba batla dituelo tsa metsi, motlakase, go phuthiwa ga matlakala le ditirelo tse dingwe mo bathong ba ba sa direng, bahumaneging le mo malapeng a barutabana, baoki, mapodise, masole, batlhokomedi ba pabalesego le badiri ba bommassepala ba ba nang le mathata a ditšhelete.

Go ya ka Auditor-General, bommassepala ba ba ka fa tlase ga ANC, DA le IFP ba sentse R45.6 billion mo ngwageng wa ditšhelete wa 2024/25. Bommassepala bano ba palelwa ke go duela dikgwebo tse dinnye, badiri ba bommassepala, Eskom, water boards le ba bangwe ba ba kolotiwang mo dinakong tse di beilweng ke molao.

Bommassepala ga ba tlhole ba thapa badiri ka tlhamalalo; go na le moo ba ikaega ka barekisi ba badiri le dikhamphani tsa batseroganyi tse di golaganeng le boradipolotiki go bona bokgoni jwa setegeniki, boenjenere, ditšhelete le tsamaiso. Ka ntlha ya seo, dikhuti mo ditseleng ga di baakanngwe, go tshologa ga leswe ga go tlhokomelwe, mafelo a metshameko ga a tlhokomelwe, matlo ga a agiwe, mafaratlhatlha a metsi a senyegile mme go na le mafelo a le mantsi a a latlhela matlakala ka tsela e e seng molaong.

D. DINGWAGA DI LE LESOME TSA EFF MO PUSONG YA SELEGAE

EFF e tsene mo pusong ya selegae ka 2016 e le mokgatlho wa sepolotiki o o neng o sa tswa go tlhomiwa, o ikemiseditse go dirisa makgotla a bommassepala go tokafatsa matshelo a batho ba ba tlwaelegileng. Go tloga kwa tshimologong, bakhanselara ba EFF ba ne ba itshupa e le balweladiphetogo ba ba sa boifeng bonweenwee, basireletsi ba bahumanegi le batlhabanedi ba kabo ya ditirelo.

EFF e na le bakhanselara ba le 1 075 ba ba emelang bontsi jwa bommassepala ba le 257 ba Aforika Borwa. Bakhanselara bano ba senotse bonweenwee, ba lwetse kabo ya ditirelo mme ba pateletsa go thapiwa ga badiri ba bommassepala ka leruri. Gape ba lwetse metsi le motlakase wa mahala wa bahumanegi.

Bakhanselara ba EFF ba lwantshitse bonweenwee le go tlhoka bokgoni ga bomeyara le batsamaisi ba bommassepala ka bopelokgale mo bommassepaleng



ba le bantsi go ralala naga. Ka ntlha ya seo, bomeyara ba le mmalwa ba ne ba tloswa mo maamong ka katlego ka ntlha ya bonweenwee, go akaretsa meyara wa ANC kwa Ditsobotla Municipality, North West; meyara wa DA kwa Nelson Mandela Municipality, Eastern Cape; meyara wa ANC kwa Dr. JS Moroka Municipality, Mpumalanga; meyara wa IFP kwa Nongoma Municipality, KwaZulu-Natal; le meyara wa ANC kwa Steve Tshwete Municipality, Mpumalanga.

Tiro e e sa lapeng ya Bakhanselara ba EFF mo dingwageng tse 10 tse di fetileng e tlišitse dikatlego di le dintsi tsa kabo ya ditirelo, go akaretsa, mme e sa felele mo go tse di latelang:

1. EFF kwa City of Ekurhuleni, Gauteng, e ne ya tlhagisa le go tshegetsisa ditshikinyo tse di neng di batla gore mmasepala o thape ka tlhamalalo le ka leruri batlhokomedi ba pabalesego le baphepafatsi ba ba fetang 150.
2. Kwa City of Ekurhuleni, Gauteng, EFF e okeditse palo ya bajalefa ba ba humanegileng ka 1 819, ba jaanong ba amogelang metsi, motlakase le ditirelo tsa tsamaiso ya leswe tsa motheo mahala.
3. EFF MMC for Water and Sanitation kwa City of Ekurhuleni, Gauteng, e ne ya bula Illiliba Water Tower ya 2-megalitre kwa Tembisa le Northmead Water Tower ya 5.5-megalitre, e e leng tora ya metsi ya bobedi ka bogolo mo Southern Hemisphere.
4. EFF kwa City of Ekurhuleni, Gauteng, e ne ya tlamela malapa a mašwa a le 2 016 ka motlakase ka go fedisa substations le transformers kwa Clayville, Mayfield, Tokyo Phase 3, Tsakane, Kwa-Thema le Thokoza.
5. Bakhanselara ba EFF kwa City of Tshwane, Gauteng, ba ne ba lwela go busediwa mo fironng ga badiri ba mmasepala ba le 81 ba ba neng ba kobilwe ka tsela e e seng molaong.
6. Bakhanselara ba EFF kwa City of Tshwane, Gauteng, ba ne ba lwela go fudusiwa ga batho ba le 500 ba ba neng ba amilwe ke merwalela go tswa Mamelodi go ya Leeuwfontein ka December 2023.
7. EFF kwa City of Tshwane, Gauteng, e ne ya senola bonweenwee jwa DA jo bo amanang le maano a go rekisa Pretoria West Power Station, Rooiwal Power Station le Wonderboom Airport.
8. EFF MMC for Environment and Waste kwa City of Tshwane, Gauteng, e ne ya flosa matlakala a a neng a latlhetswe ka tsela e e seng molaong kwa Mamelodi Hostel, Soshanguve Station le Mabopane, gaufi le Ngaka Maseko High School. EFF kwa City of Tshwane e ne ya phimola sekoloto sa metsi le motlakase sa R4.3 billion sa malapa a a humanegileng a a fetang 85 000.



9. EFF MMC for Health kwa City of Johannesburg, Gauteng, e agile dikilini tsa diura di le 24 kwa Westbury le Florida townships mme ya baakanya dikilini kwa Zandspruit, Protea Glen le Naledi.
10. EFF kwa City of Johannesburg, Gauteng, e fetotse Poortjie Centre go nna lefelo la kalafo ya batho ba ba amilweng ke tiriso e e sa siamang ya diritibatsi.
11. EFF MMC for Public Safety kwa City of Johannesburg, Gauteng, e tlhomile JMPD Tactical Reaction Unit go lwantsha bosenyi mo CBD.
12. Bakhanselara ba EFF kwa Tswaing Municipality, Taung Municipality (Ward 4) le Madibeng Municipality (Wards 4 le 27), North West, ba abile diborehole le ditanka tsa JoJo.
13. Bakhanselara ba EFF kwa Madibeng Municipality, North West, ba tsamaisa soup kitchen letsatsi le letsatsi kwa Ward 27 e e tlamelang malapa a a humanegileng ka dijo.
14. Bakhanselara ba EFF kwa Ditsobotla Municipality, North West, ba ne ba tlhagisa tshikinyo ya go tlhoka tshepo, e e feletseng ka go tlosiwa ga meyara wa ANC yo o neng a na le bonweenwee.
15. Bakhanselara ba EFF kwa Taung Municipality, North West, ba lwetse go dirwa semmuso ga Lykso Informal Settlement.
16. EFF kwa Buffalo City Municipality, Eastern Cape, e emisitse go thubiwa ga matlo ka tsela e e seng molaong ke puso ya ANC kwa eBhongweni.
17. Bakhanselara ba EFF kwa Buffalo City Municipality, Eastern Cape, ba lwetse gore batho ba Ward 50 le mafelo a a e dikologileng ba fiwe motlakase.
18. EFF MMC for Electricity and Energy kwa Nelson Mandela Bay Municipality, Eastern Cape, e tokafaditse Motherwell Main Substation.
19. EFF MMC for Budget and Treasury kwa Nelson Mandela Municipality, Eastern Cape, e phimotse sekoloto sa mmasepala sa R3.4 million sa Ekuphumleni Old Age Home morago ga ketelo le maitlamo a Moporesidente wa EFF.
20. EFF MMC for Budget and Treasury kwa Nelson Mandela Municipality, Eastern Cape, e phimotse dikoloto tsa malapa a a nang le mathata kwa Central, KwaMagxaki, Kwadwesi, Motherwell le Bluewater Bay.
21. Bakhanselara ba EFF kwa Big Five Hlabisa Municipality, KwaZulu-Natal, ba tlametse batho ba Ward 6 ka metsi ka borehole.
22. Bakhanselara ba EFF kwa City of Cape Town Municipality, Western Cape, ba lwetse go wediwa ga porojeke ya phaephe ya metsi le mafaratlhatlha a ditsela gaufi le Gugulethu Housing Project.
23. Bakhanselara ba EFF kwa City of Cape Town Municipality, Western Cape, ba lwetse go bulwa gape ga Emthonjeni Swimming Pool kwa Gugulethu.



24. Bakhanselara ba EFF kwa Ehlanzeni District Municipality, Mpumalanga, ba nolofoaditse go fetolwa ga Elijah Mango College go nna Ehlanzeni TVET College.
25. Bakhanselara ba EFF kwa Thaba Chweu Municipality, Mpumalanga, ba emisitse go lelekwa ga badudi ba dipolase ka tsela e e seng molaong mo Wards 4 le 5 ke ANC.
26. Bakhanselara ba EFF kwa Dihlabeng Municipality, Free State, ba thusitse batho ba Ward 17 go bona metsi le motlakase wa mmasepala mahala mo malapeng a a humanegileng.
27. Bakhanselara ba EFF kwa Mafube Municipality, Free State, ba nolofoaditse kabo ya ditsha ke mmasepala.
28. Bakhanselara ba EFF kwa Dihlabeng Municipality, Free State, ba senotse bonweenwee jwa mmasepala.
29. EFF kwa Emthanjeni Municipality, Northern Cape, e rotloeditse go akofisiwa ga go ntshiwa ga ditokomane tsa bong le ditseraganyo tsa go rarabolola tiego e e sa bolong go nna teng ya go ntsha ditokomane tseno.

Ka dikatlego tseno tsa dingwaga tse di fetileng tse lesome, EFF e bone maitemogelo a a botlhokwa mo tlhokomelong le mo pusong. Ke mo motheong ono moo EFF e tlhagisang maitlamo a yona a Bommasepala ba Batho.

E. MAITLAMO A EFF

a) Bommasepala ba EFF ka Lefatshe le Ikonomi ya Temothuo

EFF e lemoga keletso ya hisetori ya batho ya go bona lefatshe, mmogo le go palelwa gangwe le gape ga puso ya ANC go rarabolola kgang eno. Mo nakong ya ka bonako le e khutshwane, maikaelelo a Bommasepala ba Batho ke go dirisa maatla a bommassepala go dira gore lefatshe le dirisiwe ka tsela e e fetolang matshelo le go atolosa ikonomi ya temothuo.

Bommasepala ba EFF ba tla:

1. Dirisa maatla a bona a go tsaya dithoto ntle le tuelo go tsaya lefatshe le dikago tse di latlhlilweng, gore di dirisiwe ke bašwa mo temothuong le mo dikgwebong tse dingwe.
2. Beela batho ba ba tshelang le bogole kwa thoko magareng ga 5% le 10% ya lefatshe le le abiwang sesha, go etelediwa pele ke tshegetso ya temothuo e e fitlhelegang le mafaratlhatlha a a maleba.
3. Tlhama leano le le phepa la diphetogo tsa lefatshe le le siametseng maemo a selegae, le le akaretsang togamaano e e kopantsweng ya



- tlhabololo e e tswelelang ya metseselegae. Leano leno le tshwanetse go fokotsa lehuma, go tlhola ditiro le go tokafatsa pabalesego ya dijo.
4. Dira gore lefatshe le le gaufi le datoropo le nne teng bakeng sa bonno jwa batho, ka go rarabolola tlhokego e e potlakileng ya diphetogo tsa lefatshe la datoropo.
 5. Tsena mo Dimemorantamong tsa Kutlwano le baeteledipele ba setso bakeng sa tlhabololo ya lefatshe mo mafelong a ba nang le taolo mo go ona, go dirisa lefatshe la metseselegae go rotloetsa tlhabololo e e akaretsang.
 6. Dirisana le dikholetšhe tsa temothuo tse di gaufi go nonotsha ditirelo tsa katoloso tsa balemirui ba metseselegae.
 7. Tlhome mafelo a mebaraka a a laolwang ke bommasepala, kwa balemirui botlhe ba ba sa tswang go simolola ba ka isang dikuno tsa bona kwa mmarakeng o le mongwe.
 8. Aga selaga se segolo se se laolwang ke mmasepala, se se ikaeletseng thata go thusa balemirui ba ba sa tswang go simolola go rekisa diruiwa tsa bona.
 9. Thusa balemirui ba ba sa tswang go simolola go bona ditshwanelo tsa metsi le didirisiwa tsa bothokwa go rotloetsa tlhabololo ya temothuo kwa Midvaal, Rand West City le Merafong kwa Gauteng, le kwa Dr Pixley Ka Isaka Seme le Nkomazi kwa Mpumalanga.
 10. Kgaoganya lefatshe go letlelela temothuo e nnye e e tseneletseng, go tshegetsaba bašwa ba le bantsi ka fa go ka kgonegang.
 11. Tiisa go diragadiwa ga melao ya kgaoganyo ya tiriso ya lefatshe go netefatsa gore lefatshe la temothuo ga le fetoletlwe go nna la bonno kgotsa tiriso e nngwe.
 12. Buisana le mafapha a a farologaneng a Puso a a nang le lefatshe mo bommasepaleng bano gore a neye mmasepala tshwanelo ya ntlha ya go gana fa lefatshe le rekisiwa kgotsa le fetisiwa, gore mmasepala o kgone go bona lefatshe le le tlhokegang bakeng sa diphetogo tsa lefatshe.
 13. Supa le go dirisana le Communal Property Associations mo bommasepaleng bano go neelana ka katiso le tshegetso morago ga go abiwa ga lefatshe.
 14. Supa le go rotloetsa diporojeke tsa nosetso e nnye mo lefatsheng le le leng teng go nonotsha temothuo ya balemirui ba bannye e e kgonang go emelana le phetogo ya tlelaemete, ka maikaelelo a go tlhola bobotlana ditiro tsa bašwa di le 500.

b) Bommasepala ba EFF ka Malapa a a Humanegileng le Ditirelo tsa Motheo tsa Mahala



Bommasepala ba EFF ba tla:

1. Aga bommassepala ba ba netefatsang phitlhelelo ya ditirelo tsa motheo e e akaretsang mongwe le mongwe, e e ikanyegang le e e kgonagalang, jaaka motheo wa seriti sa motho le go nna le seabe mo ikonoming.
2. Netefatsa gore malapa otlhe a a humanegileng a a tshwanelegang a amogela ditirelo tsa motheo tsa mahala jaaka maikarabelo a semolaotheo le a tlhabololo.
3. Kwadisa ka go itirisa baamogedi botlhe ba dithuso tsa SASSA ba ba tshwanelegang le malapa a mangwe a a humanegileng mo malatsing a le 90 morago ga go tsena mo pusong, ka go dirisa tshedimosetso e e kopantsweng ya mmasepala le ya puso.
4. Neelana ka metsi, motlakase, tsamaiso ya leswe le go phuthiwa ga matlakala mahala mo malapeng otlhe a a humanegileng, go akaretsa a a mo mekhukhung, mo dijarateng tse di ka fa morago le mo metseselegaeng.
5. Phimola sekoloto sotlhe sa bogologolo sa malapa a a humanegileng, tlhagisa mananeo a go busetsa sekoloto mo seemong se se siameng go thibela sekoloto se sešwa, mme o netefatse gore malapa ga a kgaogelwe ditirelo fa a latela dithulaganyo tse di dumalanweng.
6. Romela diyuniti tsa bommassepala tse di tsamayang le badirediloago ka tlhamalalo kwa magaeng a batho ba ba robetseng, bagodi le batho ba ba nang le bogole jo bo masisi go ba kwadisa mo rejisetareng ya bahumanegi le mo mananeong a tshegetso.
7. Beela baranodi ba ba katisitsweng ba South African Sign Language (SASL) kwa ditikwatikweng tsotlhe tsa tlhokomelo ya bareki tsa bommassepala.
8. Oketsa kabelo ya metsi le motlakase wa motheo wa mahala go fitlha mo maemong a a tshegetsang go apaya, go thuthafatsa, boitekanelo, seriti le ditiro tse dinnye tsa ikonomi.
9. Tlhagisa dipopego tsa ditlhwatlhwa tse di tlhatlogang ka tekatekano, tse di sireletsang malapa a a humanegileng fa di ntse di netefatsa go tswelela ga dišhelete tsa bommassepala mo pakeng e telele.
10. Tlhome People's Budget Assemblies tse di ikaegileng ka diward go netefatsa gore baagi ba nna le seabe ka tlhamalalo mo tlhokomelong ya ditirelo tsa motheo tsa mahala, tshegetso ya bahumanegi le ditlhwatlhwa.
11. Netefatsa gore ditirelo tsa motheo di a ikanyega, di bolokesegile e bile di na le boleng jo bo kwa godimo, mme kabo ya ditirelo e tsewe e le selo sa botlhokwa sa tlhabololo go na le kgwebo ya go dira poelo.



c) Bommasepala ba EFF ka Thuso ya Ditshenyegelo tsa Botshelo mo Malapeng a Badiri le a Lotseno lo lo mo Magareng

EFF e lemoga gore go tlhatloga ga ditshenyegelo tsa botshelo ga go ame malapa a a humanegileng fela, mme go ama le malapa a badiri le a lotseno lo lo mo magareng. Barutabana, baoki, mapodise, baitseanape, badiri ba ba nang le bokgoni le ba bangwe ba le bantsi ba itemogela kgatelelo ya ditšhelete.

Go tshegetsa malapa ano, bommasepala ba EFF ba tla:

1. Tlhagisa dikgato tsa tshegetso tse di lebisitsweng mo malapeng a badiri le a lotseno lo lo mo magareng a a nang le mathata a ditšhelete.
2. Neelana ka thuso ya nakwana ka dithlwatlhwa tse di fetotsweng, dithuso tsa madi, dithulaganyo tsa tuelo tse di kgonagalang le mananeo a go fokotsa sekoloto sa mmasepala.
3. Tlhagisa ditsamaiso tsa tlhagiso ya pele tse di dirisang tshedimosetso ya dikoloto le dituelo go lemoga malapa a a mo kotsing ya mathata a ditšhelete le go tsereganya pele sekoloto se sa tlhole se laolega.
4. Thibela go kokoana ga sekoloto sa malapa se se sa kgoneng go duelwa ka go tsereganya ka bonako, go neelana ka tshegetso ya ditšhelete le dithulaganyo tsa tuelo tse di dirisegang.
5. Netefatsa gore go bona dikgato tsa tshegetso tsa mmasepala go motlhofo, go na le seriti e bile ga go na dipampiri tse di sa tlhokegeng.

d) Bommasepala ba EFF ka Bokgoni jwa ka fa Gare le go Busetsa Ditirelo ka fa Gare

Bommasepala ba EFF ba tla:

1. Mo dikgweding tse di latelang tse 24, thapa badiri ba bommasepala ka tlhamalalo go fokotsa go ikaega ka barekisi ba badiri le dithendara mo ditirong tsa bothokwa tsa mmasepala.
2. Aga ditsamaiso tsa bommasepala tse di nang le bokgoni, botswerere le maitsholo, tse di nang le baenjenere, barulaganyi, badiri ba diatla, batsamaisi ba ditšhelete, badiredipuso le baitseanape ba bangwe ba ba tshwanelegang.
3. Dira gore tsamaiso ya bommasepala e nne ya seporofeshenale ka go thapa batho go ikaegilwe ka dithuto, bokgoni, maitemogelo le boeteledipele jo bo nang le maitsholo.



4. Tlhome bokgoni jwa ka fa gare jwa mmasepala jo bo nnetseng ruri go dira tlhokomelo, taolo ya matlakala, pabalesego, tlhabololo ya mafaratlhatlha le ditirelo tse dingwe tsa botlhokwa.
5. Nonotsha bokgoni jwa thulaganyo le taolo ya diporojeke go netefatsa gore ditekanyetsokabo, diporojeke tsa mafaratlhatlha le mananeo a tlhabololo ya ikonomi di diragadiwa ka nako le ka tsela e e siameng.
6. Tokafatsa taolo ya ditšhelete, kgobokanyo ya lotseno le ditsamaiso tsa tekanyetsokabo gore metswedi ya bommassepala e dirisiwe sentle le go lebisiwa kwa ditirelong tsa batho.
7. Kgobokanya madi otlhe a a kolotiwang bommassepala ke mafapha a puso, dikgwebo le bakoloti ba bangwe ba bagolo, fa go sirelediwa malapa a a humanegileng.
8. Fetola ditsamaiso tsa ditheko go fedisa bonweenwee, go sokamisiwa le tshenyo ka ditsamaiso tse di bonalang, tse di siameng le tse di ikarabelelang.
9. Phasalatsa dithendara tsotlhe, dikabo le dikonteraka; diragatsa ditlamorago tse di gagametseng tsa bonweenwee; mme o thibele dikhamphani le batho ba ba bonweng molato wa ditlolomolao.
10. Dirisa ditheko tsa mmasepala go tshegetsatsa tlhabololo ya ikonomi ya selegae, go tlhola ditiro, dikoporasi, di-SMME le dikgwebo tsa ditownship.
11. Netefatsa gore ditirelo tsotlhe tse di kgethegileng tse di neelwang kwa ntle di akaretsa phetiso ya bokgoni le mananeo a go aga bokgoni jwa mmasepala.
12. Ntšhwafatsa tsamaiso ya mmasepala ka phetogo e e feletseng ya dijithale ya dikoloto, tlhokomelo ya bareki, taolo ya dingongorego, diphemiti, dilaesense, dikgokelo tsa ditirelo le tsamaiso ya tiro.
13. Tsenya puso mo ditheong tsa baagi ka dikopano tsa ka metlha tsa maikarabelo a diward, ditsela tsa pegelo ya kabo ya ditirelo, thulaganyo e e nang le seabe le ditikwatikwe tsa tirelo tse di kopantsweng.
14. Tlhagisa dipeelo tse di phepa tsa tiragatso, ditsamaiso tsa tlhokomelo le dikgato tsa maikarabelo tsa badiredi ba bommassepala, botsamaisi jo bogolo le baeteledipele ba dipolotiki.

e) Bommassepala ba EFF ka Ditiro le di-SMME

EFF e lemoga gore bommassepala ba tshwanetse go nna kwa pele mo go tlholeng ditiro le mo go ageng diikonomi tsa selegae tse di nonofileng. Seno se tlhoka go busetsa ditirelo tsa botlhokwa ka fa gare, go aga bokgoni jwa badiri le go tshegetsatsa dikgwebo tsa selegae.



Bommasepala ba EFF ba tla:

1. Busetsa pabalesego, phepafatso, go phuthiwa ga matlakala, tlhokomelo le ditirelo tse dingwe tsa botlhokwa ka fa gare go tlhola ditiro tsa leruri.
2. Tlhome diyuniti tsa badiri ba diatla tsa mmasepala tsa diphaephe, motlakase, tlhokomelo ya ditsela, kago le paakanyo ya mafaratlhatlha, go tsepamisitswe thata mo go thapeng basadi, bašwa le batho ba selegae.
3. Diragatsa mananeo a bommasepala a boithutedi, boithutelatiro le tlhabololo ya bokgoni a a golaganeng le kabo ya ditirelo, mafaratlhatlha le diporojeke tsa tlhokomelo.
4. Aga diikonomi tsa selegae tse di nonofileng ka go tshegetsa di-SMME, dikoporasi, dikgwebo tsa ditownship le barekisi ba ba seng mo tsamaisong ya semmuso ka ditšhono tsa ditheko, tshegetso ya kgwebo, mafaratlhatlha le phitlhelelo ya mebaraka kwa uMzumbe Ward 19, KwaZulu-Natal; Musina; Lepelle-Nkumpi; Phalaborwa; le Ephraim Mogale, Limpopo.
5. Tokafatsa le go atlosa Tshakhuma Market go nna lefelo la segompieno la kgwebo le la go fetola dikuno tsa temothuo.
6. Abela bobotlana 80% ya ditheko tsa mmasepala go di-SMME tsa selegae, dikoporasi le dikgwebo tsa ditownship tse di amegang mo ditirong tsa ikonomi tse di amanang le tlhagiso.
7. Dira gore kgwebo e e seng mo tsamaisong ya semmuso e nne semmuso le go e tshegetsa ka mafelo a kgwebo, bobolokelo, metsi, tsamaiso ya leswe, motlakase le melao e e e tshegetsang.
8. Tlhome ditikwatikweng tsa tshegetso tsa bommasepala go thusa dikgwebo tse di sa tswang go simolola ka kwadiso, kobamelo ya melao, kaelo, tshegetso ya ditšhelete le phitlhelelo ya mebaraka.
9. Tlhome mebaraka ya bommasepala, mafelo a bobolokelo, mafaratlhatlha a ketane e e tsididi le ditikwatikwe tsa dithoto go golaganya batlhagisi ba bannye, barekisi, dikoporasi le di-SMME le mebaraka.
10. Tlhamo ditikwatikwe tsa madirelo tsa ditownship le metseselegae go tshegetsa tlhagiso, go fetolwa ga dikuno tsa temothuo, ditirelo le tlhagiso ya selegae.
11. Tsenya baphuthi ba matlakala le dikgwebo tse dingwe tsa baagi mo ditsamaisong tsa semmuso tsa mmasepala ka tuelo e e siameng, mananeo a tshegetso le ditšhono tse di tsweleng tsa ikonomi.
12. Tlhome ditikwatikwe tsa bašwa tsa boithlamedi le kgwebo tse di neelanang ka bokgoni jwa dijithale, tshegetso ya kgwebo, didirisiwa le ditšhono tsa dikgwebo tse di nang le bašwa.



f) Bommasepala ba EFF ka Metshameko, Botaki le Setso

Bommasepala ba EFF ba tla:

1. Tlosa difikantswe tsa motlha wa tlhaolele, fetola maina a mebila, ditoropo le mafelo a setšhaba a a tlotlomatsang bokoloniale le tlhaolele, mme o a emise ka maina le matshwao a a tlotlang hisetori le bagaka ba Aforika.
2. Sireletsa le go rotloetsa hisetori, setso le boswa jwa Aforika ka dimusiamo, dikgopotso, botaki jwa setšhaba le go tlhomiwa ga difikantswe tse di tlotlang bagaka ba Aforika.
3. Aga, tlhokomela le go tokafatsa mafelo a metshameko, dilaeborari, diphaka, ditikwatikwe tsa boitapoloso, disetadiamo le mafelo a mangwe a baagi, segolobogolo mo mafelong a a neng a tlhokomologilwe.
4. Netefatsa gore disetadiamo tsotlhe tsa bommasepala, dihlole tsa baagi, matamo a setšhaba le ditikwatikwe tsa botaki di na le ditselana tsa ditulo tsa maotwana, manno a a fitlhelegang, matlwana a boithomelo a a siametseng le matshwao a a bonalang.
5. Dirisana le mekgatlho ya selegae ya batho ba ba nang le bogole go netefatsa gore dikgatlhego tsa bona tsa metshameko, botaki le setso mo ward nngwe le nngwe di a lemogiwa le go tshegediwa.
6. Netefatsa gore ward nngwe le nngwe e na le mafelo a boitapoloso a a bolokeselegileng, mafelo a go ikatisa kwa ntle, mafaratlhatlha a metshameko le mafelo a baagi a ditiro tsa loago, setso le boitapoloso.
7. Dirisana le dikolo, ditheo tsa metshameko le mekgatlho ya baagi go atolosa go nna le seabe mo metshamekong, boitapolosong, botaking le setsong, segolobogolo mo bašweng, basading le bathong ba ba nang le bogole.
8. Tshwara ditiragalo tsa metshameko, setso le boswa ka metlha go rotloetsa kutlwano ya baagi, talente ya selegae le go nna le seabe ga setšhaba.
9. Tlhome matlole a bommasepala a botaki, setso le boswa go tshegetsata batakai, baopedi, badiradifilimi, bakwadi, batshameki le badiri ba bangwe ba boithamede.
10. Tshegetsata batakai le dikgwebo tsa boithamede tsa selegae ka go ba naya mafelo, didirisiwa, katiso, dipontsho tsa setšhaba, ditiragalo tsa mmasepala, meletlo le ditšhono tsa ditheko.
11. Tshegetsata diradio tsa baagi, makwalodikgang a selegae le dipolatelyo tsa metswedi ya dikgang tsa baagi jaaka didirisiwa tsa tlhabololo ya selegae, kabo ya tshedimosetso le tlhagiso ya setso.



12. Tlhome ditikwatikwe tsa botaki le setso, mafelo a baagi a a dirisiwang ka ditsela tse dintsi le ditikwatikwe tsa boithlhamedi go tshegetsatsa tlhagiso ya setso, katiso le tlhabololo ya dikgwebo.
13. Rotloetsa kgolo ya madirelo a setso le boithlhamedi gore a nne le seabe mo thapong, tlhabololong ya ikonomi, boitekanelong jwa loago le thibelong ya bosenyi.
14. Tshegetsatsa tlhagiso ya selegae le dikgwebo tsa batho bantsho mo dithekong tsa didirisiwa tsa metshameko, setso le boitapoloso.
15. Netefatsa gore mananeo a metshameko, botaki, setso le boswa a akaretsa mongwe le mongwe e bile a fitlhelegela basadi, baswa le batho ba ba nang le bogole.
16. Dirisa metshameko, botaki, setso le boswa go aga baagi ba ba itekanetseng, ba ba kopaneng le ba ba matlhagatlhaga, fa go tswelediwa kgololesego ya ikonomi le tlhabololo ya loago.

g) Bommasepala ba EFF ka Tekatekano ya Bong, Polokesego le Tlhabololo ya Loago

Bommasepala ba EFF ba tla:

1. Pateletsa bonnye jwa boemedi jwa 50% jwa basadi mo boeteledipeleng, botsamaiseng, thapong, ditshonngong tsa ditheko le mananeong a tlhabololo ya ikonomi a bommassepala.
2. Tlhome Diyuniti tsa Tekatekano ya Bong le ditsela tsa go ela tlhoko go netefatsa kobamelo ya diphithelelo tsa tekatekano ya bong le go rulaganya mananeo a a ikaeletseng go matlafatsa basadi le basetsana.
3. Tsenya tekanyetsokabo e e tsibogelang bong go netefatsa gore didirisiwa tsa mmasepala di nna le seabe ka tlhamalalo mo tswelopedeng ya basadi.
4. Diragatsa mananeo a a lwantshang puso ya banna, tlhaolele ya bong le thubakanyo kgatlhanong le basadi ka thuto, temoso, go rotloetsa baagi le go nna le seabe ka matlhagatlhaga ga banna mo ntweng kgatlhanong le thubakanyo e e ikaegileng ka bong le polao ya basadi.
5. Dirisana le baeteledipele ba setso, mekgatlho ya tumelo, mekgatlho ya baagi, mekgatlho ya setshaba le ditheo tsa tiragatso ya molao go tswelatsa tekatekano ya bong le go fedisa ditlwaello tse di kotsi tse di nyenyefatsang ditshwanelo tsa basadi le basetsana.
6. Naya basadi, segolobogolo malapa a a eteletsweng pele ke basadi, tshiamelo mo mananeong a bommassepala a matlafatso ya ikonomi, tshegetso ya batlhoki, matlo le tlhabololo ya loago.



7. Tlhola ditšhono tsa ditiro, tlhabololo ya bokgoni, kgwebo le ditheko tse di lebisitsweng kwa basading mo makaleng otlhe a ikonomi ya selegae.
8. Tlhome ditsela tse di bolokesegileng le tse di fitlhelegang tsa go bega thubakanyo e e ikaegileng ka bong, tlhoriso ya thobalano, go dirisiwa ka tsela e e sa siamang le tshotlo, tse di tshegediwang ke badiragatsamolao ba bommasepala le dikarolo tsa polokesego ya baagi tse di katisitsweng sentle.
9. Tshegetsa bafalodi ba thubakanyo e e ikaegileng ka bong ka mafelo a botshabelo, mafelo a polokesego, ditirelo tsa kgakololo le mananeo a tshegetso a a ikaegileng ka di-ward.
10. Dirisana le Tirelo ya Sepodisi sa Aforika Borwa le dikarolo tsa polokesego ya baagi go lwantsha go pateletsa batho go duela madi, thubakanyo le ditlhopho tsa bosenyi tse di tlhaselang barekisi ba e seng ba semmuso, dikgwebo tsa ditownship, mafelo a kago, ditsela tsa dipalangwa le baagi ba ba mo kotsing.
11. Tlhomela diteishene tsothle tsa sepodisi sa mmasepala le mafelo a botshabelo a tshoganyetso matseno a a fitlhelegang ka ditulo tsa maotwana, ditselana tse di sekameng le diphaposi tsa poraefete tsa kgakololo.
12. Tlhaba batho le dikgwebo tse di golaganeng le thubakanyo e e ikaegileng ka bong, petelelo, tshotlo ya bana, go dirisiwa ka tsela e e sa siamang, go pateletsa batho go duela madi kgotsa bosenyi jo bo rulagantsweng go bona mosola mo ditšhonong tsa ditheko tsa mmasepala.
13. Nonotsha ditirelo tsa boitekanelo jwa bomme, boitekanelo jwa pelegi le tlhokomelo ya motheo ya boitekanelo ka ditlilini tsa bommasepala tse di nang le didirisiwa tse di botoka, badiri ba tlaleletso ba boitekanelo le mananeo a tshegetso a baagi.
14. Netefatsa gore mafaratlhatlha a mmasepala, go akaretsa metsi, kgelelo ya leswe, mabone a setšhaba, ditsela le mafelo a setšhaba, a tlhamilwe le go tlhokomelwa ka tsela e e tokafatsang polokesego, seriti le kgololesego ya go tsamaya ga basadi.
15. Sireletsa ditshwanelo le seriti sa ditlhopho tse di mo kotsing, go akaretsa bana, batsofe, batho ba LGBTQIA+ le badiri ba thobalano, ka ditirelo le mananeo a bommasepala a a akaretsang mongwe le mongwe.
16. Tshegetsa dikoporasi tse di eteletsweng pele ke basadi, diporojeke tsa temothuo, dikgwebo tsa ditownship le maiteko a mangwe a ikonomi a baagi ka thuso e e lebisitsweng ya mmasepala.
17. Tlhome mananeo le matsholo a go lwantsha diokobatsi, go ima ga bašwa, thubakanyo e e ikaegileng ka bong le go senyega ga loago, fa



go rotloediwa tshegetso ya malapa, kutlwano ya loago le tsosoloso ya maitsholo.

18. Tsenya matlwana a boithomelo a batho botlhe le a a sa kgethololeng bong mo diofising tsotlhe tsa mmasepala, dilaeboraring, ditikwatikweng tsa dipalangwa le dihlo tsa baagi.
19. Diragatsa matsholo a thuto le temoso mo dikolong le mo baaging ka thibelo ya petelelo, thubakanyo e e ikaegileng ka bong le ditsela tsa go bega tse di leng teng go thusa bafalodi.

h) Bommasepala ba EFF ka Boitekanelo

Bommasepala ba EFF ba tla:

1. Atolosa phitlhelelo ya ditirelo tse di feletseng tsa tlhokomelo ya motheo ya boitekanelo, go akaretsa tlhokomelo ya boitekanelo jwa thobalano le pelegi, tlhokomelo ya boitekanelo jwa bomme, tlhokomelo ya HIV, ditirelo tsa boitekanelo jwa tlhologanyo le tshegetso ya tlhologanyo le loago.
2. Romela diyuniti tsa boitekanelo tse di tsamayang le badiri ba boitekanelo ba baagi go neelana ka ditirelo tsa boitekanelo, ditlathlho, go romela balwetse kwa ditirelong tse dingwe le tlhokomelo ya go ba sala morago mo metseselegaeng, mo mafelong a a dikologileng ditoropo le mo baaging ba ba sa direlweng ka botlalo.
3. Beela dithanodi tse di katisitsweng tsa Puo ya Diatla ya Aforika Borwa (SASL) kwa ditheong tsotlhe tse dikgolo tsa boitekanelo.
4. Katisa badiri ba kamogelo ya ditlilini, badiri ba tsamaiso, baoki le badiri ba boitekanelo ba baagi ka ditshwanelo tsa batho ba ba nang le bogole, puisano e e nang le tlotlo le mekgwa e e bolokesegileng ya go sutisa mmele.
5. Fedisa mela e meleele ya balwetse ba ba mo kotsing ka go tlhoma mela e e patelediwang ya tshiamelo kwa ditlilining le go neelana ka manno a a kgethegileng a tshegetso.
6. Oketsa diura tsa tiro tsa ditlilini mme ka dikgato o tlhome ditlilini tsa diura di le 12 le tsa diura di le 24 mo bommasepaleng moo tlhokego le didirisiwa di letlang.
7. Baakanya Tshisaulu Clinic, Makwarela Clinic le Tshidimbini Clinic, mme o age ditheo tse dintšhwa tsa boitekanelo go atolosa phitlhelelo ya tlhokomelo ya boitekanelo le go fokotsa go tlala go feta selekanyo.
8. Tsenya ditsamaiso tsa dijithale tsa taolo ya balwetse le dipeelano go fokotsa nako ya go leta, go tokafatsa bokgoni jwa tiro le go sireletsa sephiri sa balwetse.



9. Nonotsha tlhokomelo ya balwetse ka go pateletsa maemo a boporofeshehale, maitsholo a kalafi le ditshwanelo tsa balwetse ka katiso e e tsweleng le dikgato tsa maikarabelo.
10. Thapa, katisa le go boloka badiri ba boitekanelo, go akaretsa badiri ba boitekanelo ba baagi, baaki le badiri ba bangwe ba ba kwa pele, go tokafatsa phitlhelelo ya tlhokomelo ya boitekanelo ya boleng.
11. Netefatsa gore ditheo tsotlhe tsa boitekanelo tsa mmasepala di na le phitlhelelo e e ikanyegang ya motlakase, metsi, motlakase wa tshoganyetso le ditirelo tsa botlhokwa go thibela go kgoreletsega ga kabo ya tlhokomelo ya boitekanelo.
12. Tokafatsa ditsela, ditsela tsa dipalangwa le mafaratlhatlha a tshegetso a a yang kwa ditlilining le ditheong tsa boitekanelo go tokafatsa phitlhelelo ya balwetse, diambulense le ditirelo tsa tshoganyetso.
13. Tlhome diyuniti tsa tshegetso ya batswasetlhabelo le ditikwatikwe tsa bafalodi ba thubakanyo e e ikaegileng ka bong mo di-ward, tse di nang le phitlhelelo ya ditirelo tsa kalafi, molao, dipatlisiso tsa bosenyi, tlhologanyo le tshegetso ya loago.
14. Tokafatsa tlhokomelo ya boitekanelo jwa bomme, bana le pelegi ka katiso e e kgethegileng, ditheo tse di tokafaditsweng, tlhokomelo ya morago ga pelegi le mananeo a tshegetso a bomme, bana le badiri ba boitekanelo.
15. Netefatsa kabo e e tsweleng ya diphaphatha tsa phepafalo tsa mahala mo ditlilining tsa selegae le ditheong tsa boitekanelo jwa setšhaba.
16. Neelana ka ditirelo tse di kgethegileng, go akaretsa kalafi ya puo le tshegetso ya kgolo ya bana ba ba nang le ditlhoko tse di kgethegileng.
17. Neelana ka tshegetso e e lebisitsweng kwa ditlhopheng tse di mo kotsing, go akaretsa batho ba ba nang le bogole, batho ba LGBTQIA+, bafaladi, batho ba ba tshelang mo lehumeng le bafalodi ba thubakanyo e e ikaegileng ka bong.
18. Pateletsa diphitlhelelo tsa nako ya karabelo ya diambulense ya metsotso e e sa feteng 20 mo ditoropong le metsotso e e sa feteng 30 mo metseselegaeng.
19. Kopanya dingaka tsa setso tse di netefaditsweng mo ditsamaisong tsa selegae tsa boitekanelo le go neelana ka mafaratlhatlha a a nang le seriti a phitlhelelo ya melemo ya setso le ya tlhologo mmogo le tlhokomelo ya sejawalejwale.
20. Tlhome ditshingwana tsa merogo tse di tsamaisiwang ke baagi mme di golagane le ditlilini go tshegetsa mananeo a phepo le pabalesego ya dijo ya malapa a a mo kotsing.
21. Tsaya badiri ba boitekanelo ba baagi jaaka badiri ba mmasepala gore ba tsamaisa mananeo a go fitlhelela malapa ka boitekanelo, phepo le kgolo ya bana.



22. Aga ditikwatikwe tsa mmasepala tsa tsosoloso le go diragatsa mananeo a a ikaegileng ka baagi go lwantsha tiriso e e sa siamang ya diokobatsi le didirisiwa tse dingwe, segolobogolo mo bašweng, kwa mafelong a a tlhaotsweng a bosenyi mo metseselegaeng, ditownship le ditoropokgolo.
23. Dirisana le dikolo, ditheo tsa boitekanelo, mekgatlho ya setšhaba le mekgatlho ya baagi go tsamaisa mananeo a temoso le thuto ka ditlamorago tse di kotsi tsa diokobatsi, bojalwa le go goga, fa go rotloedwa mekgwa e e siameng ya botshelo.

i) Bommasepala ba EFF ka Eneji le Motlakase

Bommasepala ba EFF ba tla:

1. Tsaya motlakase jaaka molemo wa setšhaba wa tlhabololo, e seng jaaka tiro ya go dira poelo.
2. Emisa ditshenyegelo tsa tlaleletso mo dimithareng tsa tuelopele, tsenya dimithara tsa tuelopele mahala le go tlosa ditlhatloso tse di sa tlhokegeng tsa ditlhwatlhwa tse di direlwang poelo ke barekisi ba motlakase ba ditheo tsa boraro.
3. Busetsa taolo e e feletseng ya mmasepala mo go duediseng motlakase, go o anamisa le go laola lotseno.
4. Nonotsha kgobokanyo ya lotseno ka ditsamaiso tse di tokafaditsweng tsa go duedisa, dimithara tse di botlhale le go pateletsa tuelo ka tshiamo mo badirising ba ba dirisang motlakase o montsi mme ba sa duele.
5. Tsenya ditsamaiso tsa segompiano tsa dimithara tse di sa kgoneng go tshwenngwa le go dira gore dikgokelo tsa motlakase mo mekhukhung di nne semmuso go tokafatsa polokesego le kgobokanyo ya lotseno.
6. Atolosa phitlhelelo ya didirisiwa tsa eneji e e ntšhwafadiwang, go akaretsa diphanele tsa letsatsi, digeyser tsa letsatsi le ditsamaiso tsa polokelo ya dibeteri, kwa malapeng a a sa ntseng a emetse motlakase.
7. Thapa ka tlhamalalo ditlhopho tsa baenjenere, badiri ba motlakase, dithekenišiene le baartisan go tlhokomela mafaratlhatlha a motlakase a mmasepala.
8. Tokafatsa, atolosa le go tlhokomela diteishene tse dinnye tsa motlakase, dithranseforoma le mafaratlhatlha a kabo ya motlakase go tokafatsa boikanyego le go fokotsa go kgaoga ga motlakase mo baaging ba ba sa direlweng ka botlalo go ralala Aforika Borwa.
9. Naya go tsenngwa ga motlakase mo mekhukhung, mo metseselegaeng le mo mafelong a mangwe a a sa direlweng ka botlalo tshiamelo, fa go atososiwa mabone a setšhaba le mabone a dipale tse di kwa godimo go tokafatsa polokesego ya baagi.



10. Tlhome ditlhopha tsa setegeniki tse di kgethegileng le tse di ineetseng tsa karabelo ya ka bonako tse di abetsweng go rarabolola diphoso tsa motlakase, go kgaoga ga motlakase, go palelwa ga dithranseforoma le go senyega ga mafaratlhatlha, ka dinako tsa karabelo ya tshoganyetso tse di sa feteng ura e le nngwe.
11. Dira gore mafaratlhatlha otlhe a motlakase a mmasepala a nne a dijithale, go akaretsa diteishene tse dinnye tsa motlakase, dithranseforoma, megala e e fepang motlakase, mafelo a dimithara le dikgokelo tsa ditirelo, ka ditsamaiso tse di kopantsweng tsa tlhokomelo e e bothale go lemoga diphoso, go ela tshenyo ya mafaratlhatlha tlhoko, go lemoga go tshwenngwa ga dimithara le go tokafatsa tlhokomelo le thulaganyo ya mafaratlhatlha.
12. Neelana ka tshegetso e e lebisitsweng, mananeo a tsosoloso ya dikoloto le dithulaganyo tsa tuelo tse di kgonegang kwa malapeng a a nang le mathata a ditšhelete.
13. Thibela go kgaolelwa motlakase go go sa tlhokegeng ga malapa a a nang le seabe mo mananeong a a amogetsweng a namolo le tsosoloso ya dikoloto.
14. Tlhabolola bokgoni jwa bommassepala jwa go tlhagisa motlakase, go akaretsa diporojeke tsa enoji e e ntšhwafadiwang tse di ikaegileng ka baagi, ka tirisanommogo le Eskom le ditheo tse dingwe tsa setšhaba.
15. Dirisa tlhagiso ya enoji ya mmasepala go fokotsa ditshenyegelo tsa motlakase, go nonotsha pabalesego ya enoji le go tshegetsa tlhabololo ya ikonomi ya selegae le go agiwa sesha ga madirelo.

j) Bommassepala ba EFF ka Ikonomi le go Agiwa Sešwa ga Madirelo

Bommassepala ba EFF ba tla:

1. Ettelelsa go agiwa ga madirelo a selegae go fetola bommassepala go tswa mo ditikwatikweng tsa tiriso go nna ditikwatikweng tsa tlhagiso, thapo le ditiro tsa ikonomi.
2. Batla gore ditheo tsa ditšhelete di neelane ka matlotlo a a laetsweng le go netefatsa gore bonnye 80% ya didirisiwa tsa ditheko tsa mmasepala di bonwa mo nageng.
3. Buelela matlotlo a a laetsweng le ditsela tsa ditšhelete tsa tlhabololo go lebisatse dipeeletso mo mafaratlhatlheng a mmasepala, go agiweng ga madirelo le mo diikonoming tsa selegae tse di tlhagisang.
4. Rulaganya sešwa Ditheo tsa Tlhabololo ya Bommassepala go netefatsa gore di tshegetsa go agiwa ga madirelo, tlhabololo ya ikonomi ya selegae le tlhoko ya ditiro.



5. Tlhome diphaka tsa madirelo mo ditownship le mo metseselegaeng tse di tsepamisitseng maikutlo mo tlhagisong, go fetolweng ga dikuno tsa temothuo, didirisiwa tsa kago, ditirelo tsa paakanyo le makala a mangwe a tlhagiso.
6. Netefatsa gore Dikarolo tsotlhe tse di Kgethegileng tsa Ikonomi (di-SEZ) le diphaka tsa madirelo tsa mmasepala di golagantswe le mafaratlhatlha a dipalangwa tsa setšhaba a a fitlhelegang.
7. Tlhabolola ditheo tsa tlhagiso tse e leng tsa mmasepala, mafelo a tiro a a dirisiwang mmogo le mafaratlhatlha a madirelo go tshegetsatsa di-SMME, dikoporasi le dikgwebo tse di sa tswang go tlhoga.
8. Tshegetsatsa go fetolwa ga dikuno tsa temothuo le diketane tsa boleng tsa selegae tse di golaganyang balemirui, batlhagisi, bafetodi ba dikuno le mebaraka mo madirelong a maungo a citrus a Greater Giyani, Greater Tzaneen le Elias Motsoaledi.
9. Atolosa ditšhono tsa batho bantsho, basadi le bašwa tsa go nna le seabe mo tlhagisong, mo beng ba dithoto le mo ditirong tsa ikonomi.

k) Bommasepala ba EFF ka Bonno jwa Batho

Bommasepala ba EFF ba tla:

1. Diragatsa dithulaganyo tse di nang le nako e e beilweng tse di ikaeletseng go fedisa go saleda morago ga kabo ya matlo, ka diphitlhelelo tse di bonalang tsa ngwaga le ngwaga, manaane a pepeneneng a go emela matlo le dithulaganyo tsa kabo tse di kgonwang go salwa morago bonolo, ka tirisano mmogo le dipuso tsa diporofense le ya bosetšhaba.
2. Tlhabolola le go aba ditsha tse di nang le ditirelo kwa malapeng a a tshwanelegang jaaka karabelo ya ka bonako mo mathateng a matlo, fa maiteko a a tsweleng a ditharabololo tsa matlo tsa pakatelele a ntse a tswelotse.
3. Tlhome rejisetara e e kgethegileng ya matlo ya batho ba ba nang le bogole go kwala le go sala morago ditlhoko tsa bakopi ba ba tshelang ka bogole, go netefatsa gore ba abelwa matlo a a ba siametseng.
4. Fetola kgaoganyo ya tiriso ya lefatshe, dira mekhukhu semmuso le go e tokafatsa, fa go netefadiwa phitlhelelo ya ditirelo tsa motheo, ditsela, mafaratlhatlha a metsi a pula le tshireletsego ya tshwanelo ya go nna mo lefatsheng.
5. Naya ditsha tse di nang le ditirelo le bonno jo bo kopantsweng jwa batho tshiamelo mo mafelong a kago ya matlo e diegisiweng.



6. Tlhome le go nonotsha ditheo tsa setšhaba tsa matlo a loago go tlhabolola, go nna beng le go tsamaisa matlo a a hirisiwang ka ditlhwatlhwa tse di kgonegang ke malapa a badiri, batho ba lotseno lo lo magareng le baithuti.
7. Laola le go tshegetsa mananeo a matlo a a kgonegang ke malapa a a sa tshwanelegeleng matlo a mahala mme a sa kgone go bona ditšhelete tsa poraefete tsa matlo.
8. Dira ditlhatlhobo tse di feletseng tsa lefatshe le matlo go lemoga lefatshe le le sa dirisiwang, diporojeke tse di tlogetsweng, dikago tse di gapilweng ka tsela e e seng ya semolao le ditšhono tsa tlhabololo.
9. Feleletsa diporojeke tsotlhe tsa matlo tse di emeng le tse di tlogetsweng ka go tsereganya ka tlhamalalo ga puso, taolo e e nonofileng ya diporojeke le dikgato tse di gagametseng tsa maikarabelo.
10. Tlhome ditsamaiso tse di pepeneneng le tse di beilweng mo lefelong le le lengwe tsa kabo ya matlo, akofisa go ntshiwa ga ditlankana tsa bong le go fedisa bonweenwee mo kabong ya matlo.
11. Thibela go ntshiwa mo matlong ka tsela e e seng ya semolao le go netefatsa gore go neelanwa ka bonno jo bongwe fa go fudusiwa go tlhokega.
12. Fetola dikago tse di sa dirisiwang le tse di gapilweng ka tsela e e seng ya semolao go nna matlo a a bolokesegileng, a a laolwang le a a kgonegang, moo go tshwanetseng.
13. Naya ditlhabololo tsa matlo a batho ba lotseno lo lo farologaneng tshiamelo mo mafelong a ditropo a a beilweng sentle go dirolola mekgwa ya lefelo ya tlhaolele le go fokotsa go sa lekalekaneng.
14. Aga bokgoni jwa ka fa gare jwa bommasepala jwa kago, fokotsa go ikaega ka borakonteraka le go pateletsa ditlamorago tse di gagametseng mo tirong ya boleng jo bo kwa tlase, bonweenwee le go tlogelwa ga diporojeke.
15. Abela batho botlhe ba ba tshelang ka bogole matlo mo dikgweding tsa ntsha tse 12.

I) Bommasepala ba EFF ka Bodirelatlhapi

Bommasepala ba EFF ba tla:

1. Tlhabolola matlhomeo a tlhabololo ya ikonomi ya lewatle mo dikgaolong tsa mabopo, a a ikaeletseng go dirisa didirisiwa tsa lewatle go oketsa mosola wa ikonomi wa baagi ba selegae mo mafelong a a jaaka Knysna le Mossel Bay kwa Kapa Bophirima, iNgquza Hill kwa Kapa Botlhaba le Port Nolloth kwa Kapa Bokone.



2. Aga mebaraka ya ditlhapi e e fitlhelegang, e e nang le ditafole tsa kgwebo ya ditlhapi tsa selegae tse di tlametsweng go dirisiwa ke batho ba ba tshelang ka bogole.
3. Simolola bonnye porojeke e le nngwe ya temo ya ditshedi tsa metsi e e leng ya baagi mo dingwageng tse pedi go tlhola ditšhono tsa ditiro tse di tsewelelang, segolobogolo tsa bašwa.
4. Tlhome Matlole a a Kgethegileng a Tlhabololo ya Bodirelatlhapi a Bommasepala go thusa batshwaraditlhapi ba tlholego le ba setso ka mekoro, didirisiwa tsa go tshwara ditlhapi, polokelo e e tsididi, ditheo tsa go fetola ditlhapi le mafaratlhatlha a go paka dikuno.
5. Dirisana le puso ya bosetšhaba go netefatsa gore batshwaraditlhapi ba selegae mo mafelong a a jaaka iNgquza Hill, go akaretša Msikaba, Mbotyi, Grosvenor, Mkambathi le Ndlambe kwa Kapa Botlhaba; Knysna kwa Kapa Bophirima; le Port Nolloth kwa Kapa Bokone, ba tsenngwa ka tsela e e nang le bokao mo ikonoming ya bodirelatlhapi.
6. Tlhabolola madirelo a temo ya ditshedi tsa metsi mo gare ga naga le a go tshwara ditlhapi tsa metsi a a foreshe mo ditsamaisong tsa metsi tsa botlhokwa mo gare ga naga, go akaretša Letamo la Gariep, Letamo la Vaal le Letamo la Bloemhof kwa Foreisetata; le Letamo la Nandoni, Letamo la Flag Boshielo le Letamo la Tzaneen kwa Limpopo, go atolosa tlhagiso ya dijo, go tlhola ditiro le go tshegetsa tlhabololo ya ikonomi ya selegae.
7. Thusa dikgwebo tse dinnye tsa bodirelatlhapi le temo ya ditshedi tsa metsi go ikwadisa, go obamela ditlhokego tsa melao le go fitlhelela mebaraka, ditšhelete le tshegetso ya setegeniki.

m) Bommasepala ba EFF ka Metsi, Tikologo le Phetogo ya Tlelaemete

Bommasepala ba EFF ba tla:

1. Kopanya go ikamanya le phetogo ya tlelaemete le go tsewela ga tikologo mo dithulaganyong tsotlhe le diporojekeng tsotlhe tsa tlhabololo tsa mmasepala.
2. Netefatsa gore dipholisi le ditshwetso tsa mmasepala di nonotsha bokgoni jwa go itshokela phetogo ya tlelaemete le go fokotsa go nna mo kotsing ya dikotsi tsa tikologo, ikonomi le tse di amanang le tlelaemete.
3. Neelana ka diphokotso le dithotloetso mo direiting kwa malapeng le dikgwebong tse di beeletsang mo eneijing e e ntšhwafadiwang le mo dithekenolojing tse di tshegetsang tikologo.
4. Tlhome mafelo a bommasepala a go godisa dimela tsa tlholego le go nonotsha tshireletso ya mefuta e e farologaneng ya ditshedi.



5. Tlhomea ditlhophha tse di ineetseng tsa mafaratlhatlha a ikholoji go sireletsa mafelo a a metso, dinoka, mafelo a matala le mafelo a tikologo a a sa itshokeleng tshenyo, go akaretse mafelo a a mo kotsing ya kgogolego ya mmu.
6. Aga le go tlhokomela diphaka, mafelo a matala le ditikwatikwe tsa thuto ya tikologo go rotloetsa temoso ya tikologo le boitekanelo jwa baagi.
7. Baakanya go dutla ga metso mo letsatsing le le lengwe morago ga go begiwa le go tlhomea ditlhophha tse di ineetseng tsa bommasepala tsa diphaepe mo mafelong a metso a dutlang thata.
8. Phimola sekoloto sa metso se se kokoantsweng ka ntlha ya go duedisiwa ka tsela e e fosagetseng le go neelana ka namolo ya dikoloto e e lebisitsweng kwa malapeng a a mo kotsing, go akaretse baamogela-phenšene le batho ba ba nang le bogole.
9. Netefatsa gore lelapa lengwe le lengwe le na le phitlhelelo ya metso a pompo a a phepa, a a bolokesegileng le a a ikanyegang.
10. Aga matlwana a boithomelo a setšhaba le diyuniti tsa kgelelo ya leswe tse di nang le matseno a a atlhameng, ditselana tse di sekameng tse di borethe le sebaka se se lekaneng sa gore badirisi ba ditulo tsa maotwana ba retologe.
11. Nonotsha taolo ya mmasepala mo mafaratlhatlheng a kabo ya metso le go tokafatsa puso ya metso, tlhokomelo le kabo ya ditirelo.
12. Tsaya ditirelo tsa diteraka tsa metso go nna tsa ka fa gare ga mmasepala mme o lekanyetse tiriso ya tsona fela mo ditshoganyetsong.
13. Netefatsa gore ka nako ya go fokodiwa ga kabo ya metso kgotsa komelelo, diteraka tsa metso tsa tshoganyetso di isa metso ka tlhamalalo kwa mejakong ya batho ba ba nang le bogole, ntle le gore ba eme mo meleng ya kabo ya setšhaba.

n) Bommasepala ba EFF ka Kgelelo ya Leswe le Taolo ya Metso a a Leswe

Bommasepala ba EFF ba tla:

1. Fedisa matlwana otlhe a boithomelo a dikgamelo le a mesima e e sa bolokesegang le go netefatsa phitlhelelo ya botlhe ya ditirelo tsa kgelelo ya leswe tse di nang le seriti.
2. Golaganya malapa le ditsamaiso tsa kgelelo ya leswe tse di dirang le go neelana ka dithekenoloji tse dingwe tsa kgelelo ya leswe fa dikgokelo tse di tlwaelegileng tsa kgelelo ya leswe di sa kgonege ka bonako.
3. Netefatsa gore dikolo tsoitlhe, ditlilini le ditheo tsa setšhaba di na le ditirelo tsa kgelelo ya leswe tse di bolokesegileng, tse di phepa le tse di ikanyegang.



4. Neelana ka ditheo tsa kgelelo ya leswe tse di dirisiwang ke botlhe, tse di sireletsegileng, tse di nang le mabone a a siameng le tse di tlhokomelwang sentle mo mekhukhung jaaka kgato ya nakwana fa ditirelo tsa leruri di ntse di tlhabololwa.
5. Tlhome ditlhophha tsa tlhokomelo tsa karabelo ya ka bonako go rarabolola go thibana ga diphaepe tsa leswe, go dutla, go elela ga leswe le go palelwa ga ditirelo tsa kgelelo ya leswe.
6. Tokafatsa, tsosolosa le go atolosa mafaratlhatlha a go phepafatsa metsi a a leswe go thibela kgotlelo ya leswe le go sireletsa boitekanelo jwa setšhaba.
7. Aga le go tlhokomela matlwana a boithomelo a setšhaba a a phepa, a a bolokesegileng le a a fitlhelegang mo ditikwatikweng tsa dipalangwa, mebarakeng, diphakeng, mafelong a boitapoloso le mo mafelong a mangwe a setšhaba.
8. Nonotsha kobamelo ya maemo a bosetšhaba a boleng jwa metsi le taolo ya metsi a a leswe.
9. Beeletsa mo dipatlisong, boithlameding, tlhabololong ya bokgoni le mo dithekenolojeng tsa segompieno go tokafatsa ditsamaiso tsa kgelelo ya leswe le metsi a a leswe.
10. Aga bommasepala ba ba phepa, ba ba itekanetseng le ba ba nang le seriti, koo ditirelo tsa kgelelo ya leswe di sireletsang boitekanelo jwa setšhaba, tikologo le boitekanelo jwa baagi.

o) Bommasepala ba EFF ka Kgobokanyo ya Matlakala, Taolo ya Matlakala le Bophepa jwa Tikologo

Bommasepala ba EFF ba tla:

1. Netefatsa ditirelo tse di ikanyegang tsa kgobokanyo ya matlakala mo baaging botlhe le go neelana ka mafaratlhatlha a a lekaneng a go latlha matlakala mo mafelong a setšhaba, ditownship, mekhukhung le mafelong a a nang le batho ba bantsi.
2. Fedisa go latlha matlakala ka tsela e e seng ya semolao ka tiragatso e e gagametseng ya molao, mananeo a ka metlha a go phepafatsa le mafaratlhatlha a a tokafaditsweng a taolo ya matlakala.
3. Amogela le go diragatsa Letsholo la Andries Tatane jaaka lenaneo le le ineetseng la go lemoga, go phepafatsa le go tsosolosa mafelo a go latlha matlakala ka tsela e e seng ya semolao, fa go rotloediswa go nna le seabe ga baagi.



4. Tlhatlhoba, tsosolosa le go atolosa mafelo a go latlhela matlakala le a go a fetisetsa go netefatsa kobamelo ya maemo a tikologo le polokesego.
5. Tsaya ditiro tsa kgobokanyo le taolo ya matlakala go nna tsa ka fa gare ga mmasepala go nonotsha bokgoni jwa mmasepala le go fokotsa go ikaega ka borakonteraka.
6. Tsenya baphuthi ba matlakala, dikoporasi le dikgwebo tsa go dirisa matlakala gape mo ditsamaisong tsa semmuso tsa mmasepala tsa taolo ya matlakala ka go neelana ka tuelo e e siameng le ditšhono tsa ikonomi tse di tswelelang.
7. Beeletsa mo go diriseng matlakala gape, go oketseng boleng jwa matlakala le mo mananeong a ikonomi ya sedikologo go fokotsa go ikaega ka mafelo a go latlhela matlakala le go tlhola ditiro tse di tswelelang.
8. Beeletsa mo dipatlisisong, boithlameding, tlhabololong ya bokgoni le mo dithekenolojeng tsa segompiano go tokafatsa ditsamaiso tsa kgobokanyo le taolo ya matlakala.
9. Dirisa mananeo a taolo ya matlakala le tikologo go tlhola ditšhono tsa ditiro tse di tswelelang tsa baagi ba selegae.
10. Aga bommassepala ba ba phepa, ba ba itekanetseng le ba ba nang le seriti, koo ditsamaiso tsa taolo ya matlakala di sireletsang boitekanelo jwa setšhaba, tikologo le boitekanelo jwa banni botlhe.

p) Bommassepala ba EFF ka Bosenyi, Bonweenwee le Polokesego ya Setšhaba ya Mmassepala

Bommassepala ba EFF ba tla:

1. Tokafatsa diteishene tsotlhe tsa sepodisi sa selegae, ditikwatikweng tsa tshireletso tsa mmasepala le dikgotlatshekelo tsa mmasepala ka ditselana tse di borethe tse di sekameng kwa matsenong, mejako e e itirang, ditafole tsa kamogelo tse di kwa tlase le mafelo a go tshwara batho a a fitlhelegang.
2. Nonotsha bokgoni jwa tiragatso ya molao jwa mmasepala ka go tokafatsa palo ya badiri, katiso le didirisiwa. Gape, thusa bommassepala go amogela mekgwa e e siameng ya tiragatso, jaaka mafapha a a ineetseng, ditirelo tse di dirisiwang mmogo kgotsa diyuniti tse di nonofaditsweng tsa tiragatso ya melawana ya mmasepala, fa go tlhokega.



3. Dirisana le Tirelo ya Sepodisi sa Aforika Borwa le bannaleseabe ba bangwe go tlhama maano a a kopantsweng a thibelo ya bosenyi a a ikaegileng ka mafelo a a lemogilweng a bosenyi jo bo kwa godimo.
4. Diragatsa Lenaneo le le Lebisitsweng la Karabelo mo Thubakanyong e e Ikaegileng ka Bong le Polao ya Basadi kwa Seteisheneng sa Sepodisi sa Thohoyandou, se se kwadileng palo e e kwa godimo go gaisa ya melato ya petelelo.
5. Diragatsa Lenaneo la Mmasepala o o Bolokesegegile le le tsepanamisitseng maikutlo mo thibelong ya bosenyi, tiragatsong ya melawana ya mmasepala le mo mafelong a setšhaba a a bolokesegegile.
6. Nonotsha le go atolosa diforamo tsa selegae tsa thibelo ya bosenyi. Di tla tokafatsa tirisanommogo magareng ga bommasepala, baagi, dikarolo tsa sepodisi sa baagi le ditheo tsa tiragatso ya molao go dira gore mafelo a bonno a bolokege. Tiro eno e tla newa tshiamelo mo mafelong a a jaaka Umzumbe (Ward 19), Umlazi (Di-ward 76 le 78), Maphumulo (Ward 4), uMshwathi, Mandeni, eThekwini Outer West (Di-ward 2, 4, 5, 8 le 91), eThekwini Far North (Di-ward 59, 102 le 112), le eThekwini Central kwa KwaZulu-Natal; Breede Valley, Mitchells Plain, Philippi mo City of Cape Town, Kapa Bophirima; le City of Johannesburg kwa Gauteng.
7. Tshegetsa maiteko a thibelo ya bosenyi a a eteletsweng pele ke baagi ka phitlhelelo ya ditheo tsa mmasepala, ditirisano le mefuta e mengwe e e siameng ya thuso.
8. Tlhomea dikgotlatshekelo tsa mmasepala go tokafatsa tiragatso ya melawana ya mmasepala le go fokotsa tiego mo tsamaisong ya tshiamiso.
9. Dirisa dithekenoloji tsa segompieno tsa go lwantsha bosenyi, go akaretsa dikhamera tsa CCTV, di-drone, ditsamaiso tsa go lemoga medumo ya ditlhobolo le ditikwatikwe tsa tlhokomelo ya ka nako ya nnete go tokafatsa polokesego ya setšhaba mo bommasepaleng botlhe.
10. Tlhomea mananeo a a ineitseng a polokesego ya metseselegae go lwantsha bogodu jwa leruo, tshenyoo ya mafaratlhatlha le bosenyi jo bongwe jo bo amang baagi ba metseselegae, mo mafelong a a jaaka Matatiele, Ntabankulu, Mbhashe le Winnie Madikizela-Mandela Municipality kwa Kapa Botlhaba; Umzimkhulu, Jozini le uMhlabuyalingana kwa KwaZulu-Natal; Ngwathe, Mafube le Kopanong kwa Foreisetata; Ramotshere Moiloa le Ditsobotla kwa Bokone Bophirima; Musina le Makhuduthamaga kwa Limpopo; le Joe Morolong le Ga-Segonyana kwa Kapa Bokone.
11. Dira ditlhatlhobo tsa mokgwa wa botshelo wa badiredi ba mmasepala le go pateletsa ditlamorago tse di gagametseng kgatlhanong le



bonweenwee le ditiragalo tse di sa siamang mo ditsamaisong tsa bommassepala.

12. Aga bommassepala ba ba bolokesegileng, ba ba sireletsegileng le ba ba laolwang sentle ba ba sireletsang banni, dikgwebo le mafaratlhatlha a setšhaba.

q) Bommassepala ba EFF ka Tlhabololo le Maatlafatso ya Bašwa

Bommassepala ba EFF ba tla:

1. Boloka direkoto tse di netefaditsweng tsa bašwa ba ba sa direng go netefatsa phitlhelelo e e siameng le e e pepeneneng ya ditiro tsa mmasepala, diš'hono tsa katiso, dibasari le mananeo a tshegetso ya dikgwebo.
2. Netefatsa gore bonnye 40% ya diš'hono tsa ditiro tsa mmasepala di abelwa bašwa ba dingwaga tse di magareng ga 18 le 35, segolobogolo mo mafaratlhatlheng, ditirelong tsa setegeniki, taolong ya matlakala, eneijing, metsing le ditirelong tsa baagi.
3. Abela dikgwebo le dikoporasi tse e leng tsa bašwa bonnye 50% ya diš'hono tsa ditheko tsa mmasepala ka tshegetso e e lebisitsweng, go kgaoganngwa ga dikonteraka le ditsamaiso tsa tuelo ya ka bonako.
4. Katisa le go dira bašwa ba nne ba porofesenale jaaka baartisan, dithekenišiene le badiri ba bangwe ba ba nang le bokgoni ka mananeo a mmasepala a boithutelatirong, tiro ya nakwana ya go ithuta le tlhabololo ya bokgoni.
5. Neelana ka katiso ya mahala ya laesense ya go kgweetsa le tš'hono e le nngwe ya teko ya laesense ya go kgweetsa kwa bašweng ba ba sa direng le ba ba falotseng materiki.
6. Tlhome Ditikwatikweng tsa Diš'hono tsa Bašwa le ditirelo tsa tshegetso tse di ikaegileng ka di-ward go neelana ka kaelo ya tiro, tshegetso ya kgwebo, thuso ya thapo, phitlhelelo ya dijithale le tshegetso ya dikopo tsa tiro, katiso le kgwebo.
7. Rulaganya sešwa mananeo a bommassepala a thapo ya bašwa, jaaka Lenaneo le le Atolositsweng la Ditiro tsa Setšhaba (EPWP), go akaretsa ditiro tse di siametseng bašwa ba ba nang le bogole jwa mmele.
8. Romela dithanodi tse di katisitsweng tsa Puo ya Diatla ya Aforika Borwa (SASL) kwa dipontshong tsotlhe tsa ditiro, dithutanong tsa bašwa le dithutanong tsa kgwebo tse di tshwarwang ke mmasepala.
9. Nonotsha mananeo a bašwa a thibelo ya tiriso e e sa siamang ya didirisiwa le go tshegetsa maiteko a tsosoloso a a ikaegileng ka baagi ka ditheo tsa mmasepala le tshegetso ya mekgatlho ya baagi.



10. Neelana ka phitlhelelo ya mafelo a kgwebo, ditheo tsa mmasepala, mafaratlhatlha le ditirelo tsa tshegetso ya kgwebo kwa bagwebing ba bašwa, barekising ba e seng ba semmuso le dikoporasi.
11. Naya dibasari tsa mmasepala tsa bokgoni jo bo tlhokegang thata le jwa setegeniki tshiamelo le go netefatsa gore dialogane di nna le seabe mo go ageng bokgoni jwa mmasepala.
12. Dirisa dithotloetso, ditetla le mananeo a tlhabololo ya ikonomi a mmasepala go rotloetsa thapo e kgolwane ya bašwa mo diikonoming tsa selegae.
13. Phasalatsa dipegelo tsa ka metlha ka thapo ya bašwa, ditheko, katiso, dibasari le tlhabololo ya dikgwebo go netefatsa pepeneneng le maikarabelo.

r) Bommasepala ba EFF ka Dipalangwa

Bommasepala ba EFF ba tla:

1. Tlhokomela ditsela tsotlhe tsa mmasepala gore di nne mo maemong a a bolokesegileng le a a dirisegang, mme ka dikgato o tsenye boalo mo ditseleng tsa kerabole go netefatsa phitlhelelo e e ikanyegang mo maemong otlhe a bosa, mo mafelong a a jaaka Mogale City, Rand West kwa Gauteng le Khai-Ma kwa Kapa Bokone.
2. Netefatsa go tsenngwa kerabole ka bonako mo tseleng ya R524 go tswa Louis Trichardt/Makhado, go ralala Thohoyandou go ya kwa Punda Maria Gate ya Kruger National Park.
3. Naya tlhokomelo le tokafatso ya ditsela tse di yang kwa dikolong, ditlilining, mabitleng, ditikwatikweng tsa ikonomi le ditheong tse dingwe tsa setšhaba tshiamelo.
4. Netefatsa gore direnke tsa dithekisi, diteishene tsa dibese le diterena le ditheo tse dingwe tsa dipalangwa tsa setšhaba di phepa, di bolokesegile, di na le mabone a a siameng, phitlhelelo ya metsi, kgelelo ya leswe le ditirelo tsa go tlosa matlakala.
5. Tlhomela ditlhopha tsotlhe tsa dipalangwa tsa setšhaba tsa mmasepala dikitsiso tsa lentswe le dipontsho tsa dijithale tse di bonalang go itsise ka phepafalo ka mafelo a a latelang a go ema le ditsela.
6. Dira diirisano le mekgatlho ya dithekisi semmuso go tsamaisa mmogo direnke tsa dithekisi, ditheo tsa setšhaba le mafaratlhatlha a bapagami ka tsela e e tshegetsang dipalangwa tsa setšhaba tse di bolokesegileng le tse di nang le bokgoni.



7. Rulaganya direnke tsa dithekisi le ditheo tsa dipalangwa jaaka mafelo a kgwebo a a rulagantsweng a a tshegetsang barekisi ba e seng ba semmuso le ditiro tsa ikonomi ya selegae.
8. Tsenya ditsamaiso tse di pepeneneng le tse di nang le bokgoni tsa go ntsha diphemiti tsa dithekisi le ditetla tse dingwe tsa mmasepala tse di amanang le dipalangwa.
9. Tsenya mafaratlhatlha a segompiano a polokesego, go akaretsa mabone, ditsamaiso tsa tlhokomelo le dikgato tsa tshireletso, kwa direnke tsa dithekisi le kwa diteisheneng tsa dibese le diterena.
10. Atolosa ditirelo tsa dipalangwa tsa setšhaba tse di ikanyegang le tse di kgonegang, go akaretsa ditirelo tsa dibese tsa mmasepala le tse di dirang ka konteraka, segolobogolo mo ditownship le metseselegaeng e e sa direlweng ka botlalo.
11. Netefatsa gore ga go nne le go gapiwa ga dithekisi go go sa tlhokegeng le go go seng ka fa molaong ke badiredi ba tiragatso ya molao ba mmasepala.
12. Neelana ka dithuso tsa ditšhelete tsa go phepafatsa le go tlhokomela kwa mekgatlhong ya dithekisi, dikoporasing le dikgwebong tsa baagi tse di nang le maikarabelo a go tsamaisa direnke tsa dithekisi, matlwana a bothomelo a setšhaba le ditheo tsa bapagami.
13. Neelana ka tshegetso ya dipalangwa e e bolokesegileng, e e ikanyegang le e e tshegediwa ka ditšhelete kwa baamogela-phenšene, batho ba ba tshelang ka bogole le batho ba ba sa direng.
14. Neelana ka dipalangwa tse di bolokesegileng le tse di ikanyegang kwa batsofeng ba ba amogelang SASSA mo malatsing a ba tsayang diphenšene le dithuso tsa bona tsa loago.
15. Dira ditlhatlhobo tsa ka metlha tsa mafaratlhatlha a dipalangwa tsa mmasepala le dikonteraka tse di amanang le ona go netefatsa gore didirisiwa tsa setšhaba di tshegetsa kabo ya ditirelo, tlhabololo ya ikonomi le ditlhoko tsa baagi.
16. Tsosolosa le go tlhokomela maemafofane a mmasepala le go tlhabolola mafaratlhatlha a mannye a difofane fa go kgonega.
17. Dira bomeyara, di-MMC le badiredi ba mmasepala gore ba rwale maikarabelo a maemo a ditsela, mafaratlhatlha a dipalangwa le ditheo tsa dipalangwa tsa setšhaba.
18. Pateletsa melawana ya mmasepala go netefatsa gore badirisi botlhe ba dipalangwa ba dira ka fa molaong le ka maikarabelo, ba sireletsa bapagami, dikgwebo le baagi.



s) Bommasepala ba EFF ka Mafaratlhatlha a Mmasepala

Bommasepala ba EFF ba tla:

1. Aga sešwa bokgoni jwa ka fa gare jwa bommasepala ka go thapa baenjenere, barulaganyetsi ba ditoropo, baagameralo, baartisan, badiri ba diphaepe, dithekenišiene le baitseanape ba bangwe ba ba nang le bokgoni jo bo tlhokegang go rulaganya, go aga le go tlhokomela mafaratlhatlha.
2. Fedisa go ntshiwa ga ditirelo tsa botlhokwa tsa mafaratlhatlha kwa ntle le go tlhoma ditlhophha tsa leruri tsa mmasepala tse di okametseng ditsela, metsi, kgelelo ya leswe, ditsamaiso tsa metsi a pula le ditheo tsa setšhaba.
3. Simolola lenaneo le legolo la go aga mafaratlhatlha sešwa go rarabolola go salela morago ga ditsela, metsi, kgelelo ya leswe, ditsamaiso tsa metsi a pula le ditheo tsa setšhaba.
4. Dirisa tlhabololo le tlhokomela ya mafaratlhatlha jaaka motsamaisi yo mogolo wa thapo, ka go tsepamisa maikutlo mo badiring ba selegae, basadi, batho ba ba tshelang ka bogole le bašwa.
5. Tlhokomela le go tokafatsa ditsela tsa mmasepala, marogo, mabone a pharakano, mabone a mebila, matshwao a ditsela le ditsamaiso tsa metsi a pula go netefatsa go tsamaya go go bolokesegileng le go go ikanyegang ga batho le dithoto.
6. Baakanya, atolosa le go tlhokomela mafaratlhatlha a metsi, go akaretsa diphaepe, matamo a polokelo le mafelo a go phepafatsa metsi, go netefatsa kabo e e ikanyegang ya metsi le go fedisa tatlhegelo ya metsi e e bakwang ke go dutla le tlhokomelo e e bokoa.
7. Tokafatsa le go tlhokomela mafaratlhatlha a kgelelo ya leswe, go akaretsa ditsamaiso tsa diphaepe tsa leswe le mafelo a go phepafatsa metsi a a leswe, go fedisa go elela ga leswe le go netefatsa ditirelo tsa kgelelo ya leswe tse di nang le seriti mo baaging botlhe.
8. Naya tlhabololo ya mafaratlhatlha mo mekhukhung, ditownship, metseselegaeng le mo mafelong a mangwe a a sa bolong go sa direlwe ka botlalo tshiamelo.
9. Tlhokomela le go tokafatsa mafaratlhatlha mo dikgaolong tsa bonno, kgwebo le madirelo go tshegetsa malapa, dikgwebo, baitseanape le go tlhatlosa kgolo ya ikonomi ya selegae.
10. Netefatsa gore mafaratlhatlha a mmasepala a tshegetsa go agiwa ga madirelo, dipeeletso, kgolo ya ikonomi le katoloso ya dikgwebo tsa selegae.



11. Netefatsa gore dipeeletso tsa mafaratlhatlha di nyalana le thulaganyo ya lefelo, bonno jo bo kopantsweng jwa batho le maikaelelo a tlhabololo ya pakatelele a mmasepala.

F. GO RULAGANYA TEKANYETSOKABO LE GO TSHEGETSA BOMMASEPALA BA BATHO BA EFF KA DITŠHELETE

Puso ya selegae e lebane le matshwenyego ka ntlha ya tsamaiso e e bokoa le tshenyo ya ditšhelete mo bommasepaleng ba ba eteletsweng pele ke ANC, DA le IFP, tse di nyenyefatsang kabo e e siameng ya ditirelo. Go tlokega mokgwa o mošwa wa go rulaganya tekanyetsokabo le go tshegetsa ka ditšhelete, go nonotsha bokgoni jwa tsamaiso le go netefatsa gore baeteledipele ba naya baagi tshiamelo.

Ga jaana bommasepala ba amogela mo e ka nnang 9% ya ditšhelete tse palamente e di abelang dipuso tsa bosetšhaba, diporofense le tsa selegae. EFF e tla tswelela go buelana mo Palamenteng gore kabelo eno e okediwe go fitlha bonnye 15%, se se tla gololang didirisiwa tse dintsi tsa ditirelo tsa botlhokwa jaaka ditsela, metsi, motlakase le matlo.

Bommasepala ba Batho ba EFF ba tla tlhoma Diyuniti tsa Tlhokomelo ya Setegeniki ya Dithuso tsa Mafaratlhatlha. Diyuniti tseno di tla nna le baenjenere, baagameralo, barulaganyetsi ba ditoropo, baartisan le batlhatlhobi ba ditšhelete ba ba ineetseng, ba dira ka nako e e tletseng go netefatsa gore ditšhelete tsa dithuso tsa mafaratlhatlha, tse gantsi di latlhegang ka ntlha ya thulaganyo e e bokoa le bonweenwee, di dirisiwa ka tshwanelo.

Bommasepala ba Batho ba EFF gape ba tla dirisana le dikgwebo go thusa go aga ditsela, ditsamaiso tsa metsi, motlakase, matlo le mafaratlhatlha a dijithale, fa matlotlo ano a bolokiwa mo diatleng le mo bong jwa batho.

Bommasepala ba Batho ba EFF ba tla dira ditumalano le dikgwebo tsa selegae go tshegetsa tlhokomelo ya mafaratlhatlha, go akaretsa go baakanya ditselana tsa dinao le dikhuti mo ditseleng, go baya dithini tsa matlakala mo mafelong a bona le go phepafatsa mafelo a setšhaba.

Gape ba tla abela mekgatlho ya dithekisi ditšhelete tsa go phepafatsa le go tlhokomela direnke tsa dithekisi, diphaseje tsa dipalangwa le matlwana a boithomelo a setšhaba. Mo godimo ga moo, Bommasepala ba Batho ba EFF ba tla kgobokanya madi a ba a kolotwang ke dikgwebo tse dikgolo le mafapha a puso.



Dibilione tsa diranta di latlhega ngwaga le ngwaga ka tshenyo ya metsi le motlakase e e bakwang ke mafaratlhatlha a a sa tlhokomelweng sentle. Bommasepala ba Batho ba EFF ba rulaganya go baakanya mafaratlhatlha le go tsenya dimithara tse di botlhale go sireletsa lotseno lwa mmasepala.

Go ya ka Mmatlisimogolo wa Aforika Borwa, bommasepala ba dirisitse go feta R1.6 bilione mo bagakoloding mo ngwageng wa ditšhelete wa 2024/25. Bommasepala ba Batho ba EFF ba tla naya go aga bokgoni jwa ka fa gare tshiamelo ka go thapa baitseanape ba ba nang le dithuto tse di maleba mo boemong jwa go ikaega ka bagakolodi, go netefatsa gore ditšhelete tsa setšhaba di dirisiwa ka bokgoni jo bogolwane.

Beng ba dikgwebo ba bantsi ba sokola go aga difeme ka gonne ba se na phitlhelelo ya lefatshe. Bommasepala ba Batho ba EFF ba tla neelana ka lefatshe la mahala kwa beng ba dikgwebo gore ba age difeme le go tlhola ditiro.

G. BOKHUTLO

Gompieno, Aforika Borwa e lebane le tlhopho e e ka se tlhole e busediwa kwa morago. Ke tlhopho magareng ga Phenyio kgotsa Loso. Go phutlhama ga bommasepala ba rona le go palelwa ga puso ya selegae mo Aforika Borwa ga go ame fela diphaepe tse di thubegileng, dikhuti mo ditseleng, kgobokanyo ya matlakala, metsi le kabo ya motlakase.

Go ama matshelo a letsatsi le letsatsi le maitemogelo a nnete a batho ba rona. Go ama mme mongwe kwa Giyani yo o sa kgoneng go tlhapa le go apeela bana ba gagwe ka gonne go se na metsi. Go ama bašwa kwa Soweto le Mamelodi ba ba sa kgoneng go bona ditiro mo mmasepaleng ka gonne ba se na dikgolagano tsa sepolotiki. Go ama mosetsana yo monnye kwa Mthatha yo o patelediwang go robala le mokhanselara wa selegae kgotsa Meyara gore a bone tiro. Go ama bašwa kwa Khayelitsha le Mitchells Plain ba ba ineetseng mo diokobatsing le mo bojalweng ka ntlha ya botlhokatiro.

Go ama badiri le baamogela-phenšene kwa Rustenburg ba ba duelelang ditirelo tse ba sa di amogeleng. Go ama bana kwa Mangaung ba ba fetang fa thoko ga leswe le le penologang le ditsela tse di nang le dikhuti fa ba ya sekolong.

Batho ba rona ba utlwile ditsholofetso tse di lekaneng kwa Umlazi le KwaMashu. Batho ba rona ba reeditse dipuo tse di lekaneng kwa Nkomazi le Mbombela.



Batho ba rona ba badile dimanifesto tse di lekaneng. Se Aforika Borwa e se batlang jaanong ke boineelo jwa nnete.

Maikano a a mo manifestong eno ga se ditsholofetso fela tse di lolea. EFF e a itse gore batho ba rona ba lapisitswe ke ditsholofetso. Ano ke maikano a EFF e tla a latelelang ka kgalemelo, boikanyego le boikemisetso.

Manifesto eno ke kitsiso ya gore puso ya selegae e ka dira. Manifesto eno ke kitsiso ya gore bommasepala ba ka nna ditikwatikweng tsa bokgabane le kabo ya ditirelo mo bathong ba rona, tse di se nang bonweenwee. Maikano mangwe le mangwe a a mo manifestong eno a a diragala e bile a ka lekanyediwa.

Ano ke maikano a go netefatsa gore ga go na ngwana ope yo o golelang kwa Emfuleni a akanya gore leswe mo mebileng ke selo se se tlwaelegileng, ga go na lelapa lepe kwa Lusikisiki le le amogelang lefifi jaaka seemo sa leruri, le gore ga go na baagi bape ba Polokwane le Phokwane ba ba patelediwang go tshela ntle le ditirelo tsa motheo le seriti.

Nnete ke gore ga go ka ke ga nna le kgololesego ya nnete ntle le bommasepala ba ba dirang. Ga go ka ke ga nna le seriti koo metsi a sa eleleng, motlakase o sa ikanyegeng, ditsela di sa bolokesegang le ditlilini di sa kgoneng go direla balwetse.

Maikano mangwe le mangwe a a mo manifestong eno a na le bokete. Ke maikano a go buetsa maikarabelo koo a senyegileng teng le go netefatsa gore boteng jwa puso ya selegae bo utlwala e seng mo dipuong kgotsa mo megoeng, mme mo maitemogelong a letsatsi le letsatsi a batho ba ba tlwaelegileng. Tiro e e fa pele ga e kitla e nna motlhofo. E tla ganediwa ke ba ba bonang mosola mo go phuthameng ga bommasepala ba rona. E tla ganediwa ke ba ba bonang mosola mo botlhokong le mo pogong ya batho ba rona. E tla ganediwa ke ba ba bonang mosola mo seemong sa jaanong.

Batho ba Ekurhuleni, Johannesburg, Tshwane, Mangaung le Nelson Mandela Bay. Badiri ba Cape Town, eThekweni le Buffalo City. Batho ba Aforika Borwa. Re tlhagisa Manifesto wa Ditlhopho tsa Puso ya Selegae tsa 2026 jaaka maikano a dingwaga tse tlhano a go aga Bommasepala ba Batho ba ba tla tlisang Kgololesego ya Ikonomi.

Phenyo kgotsa Loso, tlhopho EFF!
Mametlelelo A:



H. MAMETLELELO A: KANO YA MOKHANSELARA WA EFF

Nna, _____, ke amogela ka boithaopo go romelwa ke Economic Freedom Fighters jaaka Mokhanselara mo pusong ya selegae.

- Ke ikana ka tlhoafalo go direla batho ba Aforika Borwa ka kgalemelo, boikanyego, botshepegi le boineelo jwa phetogo.
- Ke tlhaloganya gore go romelwa ga se tshwanelo kgotsa thapo, mme ke maikarabelo le taelo ya mokgatlo.
- Ke ikana ka tlhoafalo go nna Mokhanselara yo o ikanyegang mo baaging ba me le mo bathong ba Aforika Borwa.
- Ke ineela go direla baagi ba me diura di le 24 ka letsatsi.
- Ke tla nna mo ward ya me mo nakong yotlhe ya paka ya me mme ga nkitla ke fuduga.
- Ga nkitla ke nna le seabe mo bonweenweeng le mo bogodung.
- Ga nkitla ke nna le seabe mo bonweenweeng jwa manaane a matlo.
- Ga nkitla ke nna le seabe mo bonweenweeng jwa ditsamaiso tsa thapo.
- Ga nkitla ke dira kgwebo le mmasepala e bile ga nkitla ke nna le seabe mo dithendareng.
- Ga nkitla ke dira Thubakanyo e e lkaegileng ka Bong kgotsa maitsholo a a tshwanang le yona a a gata kang seriti le ditshwanelo tsa motheo tsa botho tsa basadi le bana.
- Ga nkitla ke dirisa didirisiwa tse di tagang kgotsa go bonwa ke tagilwe mo setšhabeng.
- Ke tla duela dilevi tsa mokgatlo wa me ka botlalo le ka nako, kgwedi nngwe le nngwe, e bile ga nkitla ke palelwa ke maikarabelo ano.

Ke amogela gore fa nka tlola maikano ano, Molaotheo wa EFF, Manifesto wa Motheo, Molawana wa Maitsholo kgotsa ditaelo tsa mokgatlo, Economic Freedom Fighters e tshwanetse go mpitsa gape le go ntlosa mo go romelweng jaaka Mokhanselara.

E SAENILWE kwa _____ ka letsatsi leno la bo__ la _____ 2026.

MOKHANSELARA

Tshaeno: _____

MO BOEMONG JWA ECONOMIC FREEDOM FIGHTERS

Mosaeni yo o Dumeletsweng: _____

Tshaeno: _____

MOSUPI 1

Leina: _____

Tshaeno: _____

MOSUPI 2

Leina: _____

Tshaeno: _____